

A U E

SUPLEMENT SETMANAU DETH DIARI AVUI. DISSABTE, 31 D'OCTOBRE DE 1998

Damb eth 50 aniversari deth Túnel de Vielha, se commemore ua data istorica entàs aranesi


Ja se premanissen es actes de celebracion dera dubertura deth principau èish de comunicacion dera Val d'Aran

III Damb motiu dera dubertura deth Túnel de Vielha ara hè 50 ans, ja se premanissen es actes commemoratius d'aguest aniversari, entà

celebrar eth moment en qué era Val d'Aran artenbie eth sòn èish de comunicacion permanent e ath long de tot er an damb er Estat Espanhòu.

Es òbres deth madeish s'adjudicauen en an 1925, en tot que non s'acabèren enqua mai de 1948, data ena quau de manerà provisionau, se

daurie ath pas de veïculs. Cinc quilomètres e cent mètres de galeria, qu'an suposat a posteriori ua dubertura tanben entath torisme.



Pas deth prumèr coche peth Túnel. Darreries des ans quaranta

FONDACION ETNOLOGICA

CASES DE LLOGUER

a la Val d'Aran

Per a la temporada d'esqui,
preus econòmics
(per setmanes / quinzenes)
Infor. 929 777 459 - 685 23 72

KOPPOS

LIQUIDACIÓN
STOCKS
DURANTE EL MES
DE NOVIEMBRE

APARTAMENTOS ELURRA.TEL.973-640024.FAX 642825.25539 BETREN

**Eth Delegat
de Cultura
visite es òbres
de Santa
Maria d'Arties**

IV Eth Delegat Territorial de Cultura dera Generatit en Lhèida, Francesc Vidal, se desplacèc deluns entara Val d'Aran entà veir d'a próp es òbres de restauracion que se pòrtent a tèrme ena glèisa romanica deth segle XII, de Santa Maria d'Arties. Dempùs dera visita, Vidal s'amassèc damb eth Sindic d'Aran, Carlos Barrera, entà tractar er ahèr que vire ath torn der inventariat e catalogacion des bens móbles e immobles deth patrimoni des glèises araneses. Aguest inventari, qu'ei previst començar abantes de finaus d'an, poirie èster finançat amassa peth Consell Generau e Conselleria de Cultura dera Generalitat.

MIRALHEM-MOS

VIII Maugrat qu'aguesta setmana tanben volem rebrembar viuences d'abantes damb era gent dera Val d'Aran, era seccion deth Miralhemmos l'auem hèta des de Barcelona. Estonant, mès logic, s'es personnes damb es quaus parlam pòrtent era major part dera sua vida viuent dehòra deth parçan. Maria Servat Cabirò e Rosa Abó Barbé son ua referència pro significatiua de toti aqueri aranesi qu'ena sua joressa decidiren gesser dera Val.

Deishèren ath darrèr familha, pòble e es montanhes entre es quaus s'autien criat. Mès eth pas des ans non a hèt qu'eres agen deishat de sentir-se araneses.

ERA ENTREVISTA

Angelina Cases

PRESIDENTA FONDACIÓ ETNOLOGICA DERA VAL D'ARAN

“Premanir es actes commemoratius des 50 ans deth túnel servirà entà celebrar es nòsti 25 ans”

Silvia Puertolas
Vielha

Silvia Puertolas. Guaira gent forme part dera Fondacion e entà qué se creèc?

Angelina Cases. Èm un centenat de personnes. Era nòsta finalitat a estat e ei deféner er auviatge dera Val d'Aran entà que non se pèrde a mès de dà-lo a conéisher a toti: Pr'amor d'acò era constitucion dera Fondacion qu'encaira perdure. A mès contribuim en funcionament deth Musèu dera Val, peth quau en sòn dia trabalhèrem entara sua creacion. Laguens des nòsti estatuts tanben se contemplen activitats culturals o estudis vinculats damb era lengua e cultura deth parçan.

S.P. Enguan justament celebren eth sòn 25 aniversari. Mos hèsque un balanç de tot aguest temps de trabalh.

A.C. En un començament se coneishie coma Fondacion Musèu Etnologic dera Val d'Aran, constituïda dauant notari eth 15 de mai de 1973. Trabalhèrem ath long de 10 ans, enquiath 1983, moment en qué artenhèrem qu'eth Musèu dera Val d'Aran siguisse ua realitat. Rebrebni que pendent aguest període de trabalhèrem entà remasar tota sorta d'objèctes, balhats en deposit pera gent. En tot coincidir damb es 25 ans dera Fondacion auem modifiat un shinhau eth nom, ara hèm era Fondacion Etnologica dera Val d'Aran, mès era nòsta faena contunhue estant era madeisha.

S.P. Eth sòn cargue de Presidenta ei ben recent.

A.C. Òc. Jo auia estat Vicepresidenta pendent fòrça ans. Enguan, eth 4 d'abriu, se convoquèren eleccions e me triguèren entà ostentar aguest nau cargue. Cau díder qu'un totau d'11 personnes formen era Junta de padrons. Aguesta se renauís cada cinc ans.

S.P. A mès compden damb quauqua seccion derivada dera Fondacion.

A.C. Laguens dera Fondacion auem coma seccions eth Pair-sénher. Tanben compdam damb eth collectiu "Lengua Viua" e ua aute, qu'ei "Amics de Montgarri". Totes eres tra-balhen en favor der auviatge, lengua e cultura aranesa.



SILVIA PUERTOLAS

Aguestes vierien a èster es tres branques dera Fondacion, que tanben compden damb representants, ath laguens dera Junta dera madeisha.

S.P. Ua des prumères iniciatives siguec era creacion dera revista Tèrra Aranesa. Mò'n hèsque cinc sòs.

A.C. "Tèrra Aranesa" siguec creada, enes nòsti inicis, damb fòrça illusion per part dera gent qu'alavetz trabalhauem tà amiar entà dauant era Fondacion. Era idia ère qu'era gent se familiarissee damb era lengua aranesa, en un moment en qué non ère tan facil coma ara de vedé-la escrita. Alavetz non se publicau prakticamente arron en aranesa. Siguec eth miei entà començar a introducir es normes ortografiques.

S.P. Per qué se deishèc de publicar?

A.C. Se deishèc de hèr pr'amor que se comencèc damb es òbres deth Musèu qu'ère era bastissa a on mos amassàuem entà trabaifar ena revista. Dempús, damb era instauracion deth Consell Generau tanben se

comencèren a publicar causes en aranes; de bèra manèra ja auém complit damb eth nòste objectiu. Totun, ara sajaram de relançà-la des d'un punt de vista un shinhau mès especializat, scientific poiriem díder, e non tant de divulgacion coma ère temps entà darrer.

S.P. Enguan, commemoraran es 25 ans, eth pròplieu 5 de deseme, en tot premanir es actes commemoratius des 50 ans deth Túnel de Vielha, "Alfonso XIII". Per qué s'a tri-gat aguesta data e eveniment?

A.C. En tot celebrar es 25 ans dera Fondacion pensauem en quauquaren entà commemorar aguesta data e qué melhor que premanir es actes d'un hèt istoric plan important coma siguec era dubertura deth túnel de Vielha, pr'amor qu'aguest a dubèrt es pòrtes dera Val entà Catalunya e era resta d'Espanya. Pensam que calie hèr un aumenatge a totes aqueres personnes qu'ac heren possible.

S.P. Quini actes an premani-di?

A.C. Començaram damb ua

celebracion religiosa ena boca sud deth túnel, en Santa Quitèria. Tot seguit inaugurarà un monolit, en aumenatge as qu'èren possibla era dubertura, damb ua placa en bronze e un aperi-tiu. Tanben se daurrà ath public ua exposicion, ena Biblioteca de Vielha, damb fotografies, plans e tota sorta d'objèctes que permeten eth sòn bastiment. En aguest sentit m'agradarie, que toti aqueri que dispòsen de quauquaren vinculat damb aguest ahèr mos donguen un còp de man e mos ac cedis-quin entad aguesta exposicion. Tot seguit, Arturo Calbetó, membre dera Fondacion Etnologica, impartirà ua conferència que virrà ath torn dera sua istoria, tanben ena biblioteca.

S.P. Quines ajudes receberàn entad aguesta celebracion?

A.C. Eth Consell Generau mos ajudarà damb es despeses que compòrte era exposicion e publicitat. Er Ajuntament de Vielha-Mijaran damb er aperitiu e tanben damb eth pagament dera placa de bronze que se plaçarà en monolit. Tanben,

PERFIL

Angelina Cases neishec en Agramunt en març de 1946. De ben joena se desplaçèc entà Lhèida a on estudièc magistèri e peritaje mercantil. Ven-guec entara Val d'Aran entà exercir de mestra en seteme de 1966. Impartie classes en Vilac e Vilamòs abantes de començar en collègi de Vielha. Des der an 1984 ei directora deth C.E.I.P Garona. Des deth mes d'abriu d'enguany ostente eth cargue de Presidenta dera Fondacion Etnologica. Era sua vinculacion damb aguesta ei des de 1973, an en qué se constituïc, damb era intencion de velhar per auviatge, lengua e cultura aranesa. D'aguesta època e dempús de 25 ans, encara sauve rebrembes des prumèri passi dera Fondacion, ara ja totaument consolidada.

era empresa Eriasa, damb era donacion deth monolit en pèira blu d'Aran. Auram era collaboracion deth MOPTMA entara collocacion deth madeish. A mès, er Institut d'Estudis Ilerdencs publicarà un opuscle, que se repartirà aguest dia, en qué se tra-parà donades istoriques deth túnel.

S.P. An recebut er ajut de particulars entàs actes commemora-tius?

A.C. Era familha der enginèr que hec eth túnel, Felipe García Cabrero, mos a hèt arribar fotografies antigues. Ara manque qu'era gent d'aciu mos dongue tanben un còp de man.

S.P. Es que volguen préner part ena commemoracion des 50 ans ac poiran hèr?

A.C. Nosati auem adreçat ua carta a toti es sòcis dera Fondacion entà dar a conéisher eth programa, mès entà toti aqueri que volguen vier auràns es pòrtes dubèrties.

S.P. Ua persona que volgue formar part dera Fondacion Etnologica tà on s'a adreçar?

A.C. S'a de ramplir un huel-heton que se pòt trapar en madeish Musèu. Eth còst annau ei de sies mil pessetes, en tot recéber gratuitament era Revista Tèrra Aranesa.

JAUME VILALTA
PresidentCRISTINA COLL HUIX
Directora generalVICENT SANCHIS
DirectorLLUIS MARTÍNEZ
SubdirectorRedacció:
SILVIA PUERTOLASProducció tècnica:
JORDI PELÁEZPublicitat:
ALBERT BORRÀS

JORDI RIBAS

Centraleta Tel.: 93-316 39 00 - Fax: 93-316 39 36

Publicitat Tel.: 93-316 39 23 - Fax: 93-316 39 25

Subscriptors Tel.: 93-316 39 44 - Fax: 93-316 39 15

Distribució Tel.: 93-316 39 16 - Fax: 93-316 39 15

Consell de Cent, 425 - 08009 Barcelona

Telefons a la Vall d'Aran
Redacció: 909 50 92 02
Publicitat: 908 69 29 50DI: B20.249-1976
DIFUSIÓ CONTROLADA PER L'OID

50 ANS DETH TÚNEL

Eth Túnel de Vielha "Alfonso XIII" complís es cinquanta ans ath servici dera Val d'Aran

Es òbres s'adjudicauen en an 1925, en tot que se daurie, de manèra provisionau, en mai de 1948

M. Gutiérrez-S. Puertolas
VIELHA


Damb motiu dera dubertura deth Túnel de Vielha, ara hè 50 ans, era Val d'Aran commémorre aguesta data en qué se daurie era comarca tò Catalonha e era rèsta der Estat, damb ua conexión permanenta e pendent tot er an.

Dauant era incredulitat de molti qu'alavetz trabailleren en bastiment deth túnel, aguest projècte de construcció anaue a convertí-se en projècte mès important entà neurir ara Val dera sua principau hònt d'ingrèssi, qu'a estat e ei, eth torisme.

Totun, non mos podem desbrembar çò que patiren es aranesi temps entà darrèr quan demorauen isolats per fortes nheuades e, enes mesi d'iùern, França ère era soleta gessuda entar exterior. Tanpòc podem deishar de costat eth patiment que les comportèc era longa demora dera dubertura d'aguest pas de conexión damb er Alta Ribagòrça.

Es prumèri compromisi, entà auançar aguesta comunicacion per carretèra dera Val d'Aran damb er exterior, s'aquerien eth 19 de mai de 1924, per part deth rei Alfons XIII, en ua recepcion que hec as alcaldes de tota Catalonha en Palai dera Generalitat, entre eri tanben, es representants aranesi.

Ad aguest projècte se li dec era possada definitiu, dempués qu'en junhsèga d'aguest madeish an, eth rei visitèsse eth parçan e se començesse a parlar deth futur Túnel de Vielha. Ei atau coma es documents, que demoren en



Estat actuau dera boca Nòrd deth Túnel de Vielha

SILVIA PUERTOLAS

Archiu Istoric d'Aran, expliquen es prumèri passi entath són bastiment.

Eth 7 de noveme de 1925 s'adjudicauen definitiuament es òbres entara sua construcción ara empresa J.E. Segura, de Barcelona, damb un presupòst de dètz milions sies centes novanta tres mil pesetas e damb ua data limit d'entrèga dera òbra en an 1930.

Maugrat qu'entàs aranesi era construcción immediata d'aguest pas ja se perfilaue coma ua realitat, en libre de actes deth Consell Generau des ans 1820-1936 se reflectissen es problèmes que presentèc eth són bastiment des d'un bon començament.

En 1926 era empresa cons-

tructora s'endarrerís enes òbres coma conseqüència dera division dera Antiga Direcció Generau d'Òbres Públiques en dues branques, ua entà carretères e ua auta entà trens. Era òbra se vedie afectada per aguesta division dat qu'en projècte originau se i contemplau que peth túnel i passésse eth tren. Aguest impàs completament de transmit administratiu compor-taua er endarreriment des òbres ja que non se sabie a quina direcció pertanhie era òbra e qui concedie es partides pressupostàries.

Passe eth temps e es aranesi s'adreçen, per miei d'un document, ath Ministèri de Foment entà que se repare damb urgència, se mès non,

era carretèra qu'amasse Vielha damb era boca Nòrd com era qu'enlace Pònt de Suert e era boca Sud. Un besoh que mercaue, qu'eth túnel entà èster productiu, passau tanben pera construcción d'aguests dus trams, aspècte qu'alavetz non se considerèc coma prioritari.

Quan s'escriuie aguest document mancauen per bastir 40 quilomètres de carretèra, practicament era totalitat, entà amassar era Alta Ribagòrça damb era Val d'Aran.

D'autres circonstàncies, entre eres er esclat dera Guerra Civil Espanhòla, obligueren a posposar er acabament deth Túnel de Vielha, que s'inauguraue eth 17 de mai de

1948 de manèra provisionau entath transit rodat e ère batiat damb eth nom "d'Alfonso XIII". En an 1965 aqueu er aspècte e caracteristiques qu'a ena actualitat.

Fòrça an estat es trabalhs que des d'alavetz s'an hèt entara sua conservacion maugrat que ja demore desfassat en çò que hè as besonhs actuau dera Val d'Aran.

Eth futur

Cau díder que damb era grana afluència de torisme que mos visite cada an s'a quedat endarrerida aguesta construcción tot e es sies cents milions de pessetes que s'an invertit enquia ara entath són manteniment. Eth pas actuau de dus mil veïculs diaris s'afliuenhe e de molt dera detzena que i passau quan se basitic ara hè 50 ans.

Una situacion que s'agreuge cada viatge mès, damb er increment de pas de camions pera N-230. Coma donada significativa cau rebrembar qu'ath torn de 900 veïculs de carga pesada trauessen diuèrsi pòbles d'Aran e en conseqüència eth Túnel de Vielha.

Ja hè quauqui ans que se parle deth desdoblament deth madeish, que damb ueit mil milions de pessetes vierie a èster ua melhora plan importanta dera conexión dera Val d'Aran damb er exterior. Mès era execucion d'aguest projècte per part deth Ministèri de Foment sembla èster tant o mès lenta qu'eth bastiment deth túnel qu'ara da gessuda e entrada ena comarca e que demorarie, en cas que se basisse eth nau, coma galeria de ventilacion.



Trabalhadors deth Túnel en ua protesta laborau. Ans 30

FONDACION ETNOLÓGICA

Eth Túnel de Vielha dauric era Val ath torisme

Era dubertura deth Túnel de Vielha, ara hè 50 ans a suposat, a posteriori, era principau hònt d'ingrèssi entara comarca.

Francisco Caubet a 76 ans; ei de Vila e trabailler d'escampaire en bastiment deth túnel, en 1940 e 1941. Eth mos explicaue qu'alavetz non se pensau qu'aguesta òbra que se bastie per un besoh de conexión anaue a portar entad aciu tant de torisme, ne qu'anaue a èster, ne molt mens, era base d'ua des hònts d'ingrèssi mès importants. Totun comentaue, qu'enquias ans seishanta non se comencèc a botgar un volum de gent plan important.

Eth Sindic d'Aran, Carlos Barrera, se refereie as ans en qué se basic eth madeish en tot díder que: "hè 50 ans eth túnel ja dèc trabailler a fòrça gent non sonque dera Val senon tanben de dehòra d'era. Abantes d'èster bastit ja començau a èster un revulsiu, sustot entath pòble de Vielha, pr'amor que damb era gent que i trabaillau ja suposaue un moviment

economic en parçan. Damb eth pas deth temps s'a convertit en èish de comunicacion mès important entara Val. Sense eth túnel, Aran non serie çò qu'actuaument ei".

Jusèp Calbetó, Alcalde Vielha e President deth Citva pense que: "es que viuèrem era època en qué non i auie túnel sabíem deth problema qu'auíem, au mens sies mesi ar an damb es fòrtes nheuades en qué mos quedauem complètement embarrats. Damb eth túnel se mos dauric ua lum; cambièc era nòsta forma de víuer. Provoquèc que se hesseen es Paradors de Torisme, es estacions d'esquí de Baqueira, e Tuca...en definitiu mos dèc er enfoc entà un futur".

Carles Arenado, Director de Marqueting dera Empresa Baquéira Beret S.A., remercaue que: "serie impensable era Estacion sense eth Túnel. Aran se traparie ara isolada dera rèsta der Estat e der esclat urbanistic e immobiliari. En aguest sentit era comarca auesse viscut a esquies deth torisme."

50 ANS DETH TÚNEL

Actes commemoratius entàs 50 ans deth Túnel de Vielha

Redaccion
VIELHA

Era Fondacion Etnologica dera Val d'Aran ja prema'nis era celebracion deth 50 aniversari dera dubertura deth Túnel de Vielha, "Alfonso XIII".

Eth 5 de deseme ei eth dia trigat entà portar a tèrme es actes commemoratius que començaran tath torn des 11 deth maitin, en tot oficià-se ua missa en Santa Quitèria, ena boca sud deth Túnel. Tot seguit, entà meddia, ei previsita era descubèrta deth mono-

lit, hèt en pèira blu d'Aran, en aumenatge a toti aqueri qu'en sòn dia heren possible eth sòn bastiment e era dubertura.

Sense moigué-se de Santa Quitèria, en edifici der antic espitau Sant Nicolau, er Ajuntament de Vielha-Mijaran tanben a volut collaborar enes actes commemoratius, en tot aufrir un aperitiu entà toti aqueri que se desplacen aguest dia enquiara boca sud.

Tanben des dera Fondacion ja se trabalhe ena organacion d'ua exposicion sus aguesti 50 ans, que s'inaugu-

rarà entà sies dera tarde deth madeish dia 5, ena Biblioteca Municipau de Vielha.

En era se i poiràn trapar fotografies o documents qu'encara se conserven e qu'an a veir damb aguest punt de conexion dera Val damb era Alta Ribagorça.

Ena madeisha inauguracion ei prevista ua conferència que correrà a cargue d'Arturo Calbetó, membre dera Fondacion. Aguest darrèr acte commemoratiu, se harà tanben ena madeisha Biblioteca deth caplòc aranés.

Eth Delegat de Cultura visita es òbres de Santa Maria d'Arties Vidal tracte damb Barrera er inventariat e catalogacion deth patrimòni des glèises

Redaccion
VIELHA

Eth Delegat Territorial de Cultura dera Generalitat En Lhèida, Francesc Vidal, se desplaçè deluns tara Val d'Aran entà veir de pròp es travalhs que se pòrtent a tèrme entara restauracion dera glèisa romanica deth segle XII de Santa Maria d'Arties. Vidal, un viatge visitades es òbres, remerquèc era importància d'aguestes en tot sajar de recuperar un des monuments istorics mès emblematics deth romanic catalan. Ei per açò qu'eth Delegat Territorial, constatèc era participation dera Conselleria de Cultura en cofinançament d'aguest projècte amiat entà dauant peth Consell Generau d'Aran.

Rebrem bem, qu'eth tem-

ple, se trape en fase de restauracion, entà esviar eth sòn esbaussament, dat qu'era sobrecarga de pes que supotau deth sòn tet auie provocat henerècles enes parets interiores atau coma un inclinament de colones.

Es travalhs, que les pòrtent a tèrme ua empresa especializada en conservacion, consolidacion e recuperacion d'edificis catalogats, an un còst totau de setanta tres milions de pessetes.

Bens móbles e immòbles

Ena sua visita, Francesc Vidal, s'amassèc damb eth Sindic d'Aran, Carlos Barrera, entà tractar eth tèma der inventariat de bens móbles e immòbles des glèises araneses, entà sajar atau de delimitar es pèces que se trapen en cada ua d'eres. Parallèlament

ath procès d'inventariat tanben se vò hèr era catalogacion de cada un des bens.

En aguest sentit Vidal higec: "ei plan important hèr aguest procès quan abantes melhor, ja qu'en cas que se produisisse bèth panatòri serie de mès bon localizar quinsevolha pèça. Eth hèt que se inventarrie tot eth patrimòni ja supose ua proteccio. Era catalogacion de cada pèça damb es sues caracteristiques servirà entà qu'aguesta non pogue circular de forma liura en mercat."

Eth Delegat de Cultura tanben destaquèc que: "non sonque s'a de guardar des d'aguest punt de vista, ja qu'auer aguest inventariat tanben mos servís entà nosati madeishi entà saber en quin estat se trape cada pèça."



Francesc Vidal s'amassèc deluns damb Carlos Barrera

telefons d'interès generau

| | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| 973 64 18 01 | Conselh Generau d'Aran | Cò de Safordada | [25530 Vielha] |
| 973 64 25 69 | Archiv Istoric Generau d'Aran | Major, s/n | [25537 Arros] |
| 973 64 18 15 | Musèu Val d'Aran | Major, 36 | [25530 Vielha] |
| 973 64 18 15 | Ecomusèu de Vilamòs | Major, s/n | [25551 Vilamòs] |
| 973 64 18 15 | Musèu S. Joan d'Arties | Ctra. Baquéira, s/n | [25599 Arties] |

| | | | |
|--------------|------------------------------|----------------------|-----------------|
| 973 64 00 80 | Pompiers Val d'Aran | Ctra. Nacionau, 230 | [25530 Vielha] |
| 973 64 00 04 | Espitau Val d'Aran | Esputau, 5 | [25530 Vielha] |
| 973 64 82 29 | Dispensari medicau - Les | Pl. dera Glèisa, s/n | [25540 Les] |
| 973 64 82 11 | Dispensari medicau - Bossòst | Sorieus, s/n | [25550 Bossòst] |

| | | | |
|--------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 973 64 53 88 | Farmàcia Palà - Baquéira | Edif. Campalias, s/n | [25598 Baquéira] |
| 973 64 43 46 | Farmàcia Palà - Arties | Ctra. deth Port, s/n | [25599 Arties] |
| 973 64 23 46 | Farmàcia Català - Vielha | Avda. Pas D'Arrò, s/n | [25530 Vielha] |
| 973 64 25 85 | Farmàcia Palà - Vielha | Sentiu, 1 | [25530 Vielha] |
| 973 64 20 39 | Farmàcia Moralejo - Bòrdas | Antecada, s/n | [25551 Es Bordes] |
| 973 64 82 07 | Farmàcia Almansa - Bossòst | Eduardo Aunòs, s/n | [25550 Bossòst] |
| 973 64 72 44 | Farmàcia Almansa - Les | Querimònia, 3 | [25540 Les] |

| | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 973 64 12 91 | Parròquia de Salardú | Sant Andreu, 1 | [25598 Salardú] |
| 973 64 00 21 | Parròquia de Vielha | Pas d'Arrò, 8 | [25530 Vielha] |
| 973 64 82 53 | Parròquia de Bossòst | Major, 31 | [25550 Bossòst] |
| 973 64 81 05 | Parròquia de Les | Pl. dera Glèisa, s/n | [25540 Les] |

| | | | |
|--------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 973 64 20 44 | Mòssos d'esquadra | Edif. Tressens baish | [25539 Betren] |
| 973 64 80 14 | Comissaria - Les | Ctra. de França, s/n | [25540 Les] |
| 973 64 52 77 | Guàrdia Civil - Baquéira | Parcatge Baquéira, s/n | [25598 Baquéira] |
| 973 64 00 05 | Guàrdia Civil - Vielha | Montcorbison, s/n | [25530 Vielha] |
| 973 64 81 77 | Guàrdia Civil - Bossòst | Sorieus, s/n | [25550 Bossòst] |
| 973 64 72 29 | Trafic - Bossòst | Sorieus, s/n | [25550 Bossòst] |
| 973 64 01 75 | Caserma militar - Vielha | Pas d'Arrò, s/n | [25530 Vielha] |

| | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 973 64 20 88 | Gasolinera - Vielha | Ctra. deth Tunel, s/n | [25530 Vielha] |
| 973 64 72 91 | Gasolinera - Era Bordeta | Ctra. N-230, s/n | [25551 Era Bordeta] |
| 973 64 71 00 | Gasolinera - Pontaut | Ctra. N-230, s/n | [25549 Pontaut] |

| | | | |
|--------------|------------------------------|-------------------------|------------------|
| 973 64 57 26 | Infor. turisme Salardú | Balmes, 2 | [25598 Salardú] |
| 973 64 16 12 | Infor. turisme Arties | Pl. Urtau, 26 | [25599 Arties] |
| 973 64 01 10 | Infor. turisme Vielha | Sarriulera, 5 | [25530 Vielha] |
| 973 64 82 07 | Infor. turisme Bossòst | Eduardo Aunòs, s/n | [25550 Bossòst] |
| 973 64 72 44 | Infor. turisme Les | Pl. der Ajuntament, s/n | [25540 Les] |
| 973 64 44 55 | Infor. Baquéira Beret | Nucleu Baquéira, s/n | [25598 Baquéira] |
| 973 64 09 79 | Cen. Iniciatives Turístiques | Avda. Castièro, 15 | [25530 Vielha] |

| | | | |
|--------------|---------------------------|------------------------|-----------------|
| 973 64 72 32 | Deportur | Sant Ròc, 1 | [25550 Bossòst] |
| 973 64 24 44 | Camins des Pirineus | Pas d'Arrò Baishi, s/n | [25530 Vielha] |
| 973 64 08 88 | Escola d'Equitacion | Ctra. França, s/n | [25530 Vielha] |
| 973 64 28 64 | Palai de Gèu | Eth Solan, s/n | [25530 Vielha] |
| 973 64 81 57 | Complexe esportiu Bossòst | Era Lana, s/n | [25550 Bossòst] |

| | | | |
|--------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| 973 64 01 95 | Parada de taxis (Vielha) | Pl. Sant Antoni, s/n | [25530 Vielha] |
| 932 65 65 92 | Coches de línia | | |
| 906 33 00 03 | Informacion meteorologica | | |
| 900 12 35 05 | Informacion carreteres | | |

En tot aprofitar era visita de Francesc Vidal, des deth Consell Generau s'a preparau portar a tèrme ua experiència pilòt en Aran que pogue servir dempùs entà tota Catalunya. Aguesta hè referència a inventariar tanben es bens immòbles que formen part des glèises araneses.

Eth Sindic d'Aran, Carlos Barrera, qu'acompanhèc a Francesc Vidal ena sua visita entà Santa Maria d'Arties, senhalèc er esforç important que s'a hèt entà amiar entà dauant era restauracion dera madeisha. Barrera, tanben remerquèc que: "des deth Consell Generau era intencion d'auançar damb er inventariat deth patrimòni des glèises entà que s'acabe çò mès lèu possible e delimitar atau tant es bens móbles coma immòbles. Totun, ara s'a de negociar era aportacion econòmica que se harà des dera Conselleria de Cultura entad aguest projècte, dat qu'era

inversion qu'auem previst poirie arténher es cinc milions de pessetes. Era volentat, des deth Govèrn aranés, ei disposar d'aguest inventari tan de besonh entà nosati, sigue quin sigue eth resultat des negociacons de finançament".

Barrera insistic ena importància d'auer tanben inventariats es bens immòbles pr'amor qu'atau ei mès sensilh conéisher er estat en què se trape cada

Es pagesi aranesi assistiràn tà un cors de gestion entà explotacions de bestiar

Aguest ei eth complement d'un aute que s'impartic est'an passat

Redaccion
VIELHA

Deluns se hec, ena Sedença deth Consell Generau, era presentacion d'un cors de comptabilitat e gestion entà explotacions de bestiar. Aguest, qu'ei adreçat principaument as pagesi deth parçan, ven a èster eth complement d'un aute que se hec est'an passat.

Eth cors, qu'aurà ua durada de nauanta dues ores, virarà ath torn dera comptabilitat, gestion tècnica e econòmica d'explotacions, de fiscalitat, atau coma des ajudes que recep eth sector, entre d'auti temes.

Segontes Didac Ruiz, tecnic dera Associacion Joves Agricultors i Ramadèrs de Catalunya, qu'ei era persona que s'encuerdarà d'impartir es classes, explicaue per qué justament s'auje trigat aguest temari entà enguan: "aguest ei modulat per un temari generau que mèrque eth Departament d'Agricultura, qu'amassa damb eth programa que s'impartic est'an passat, artenerà un totau de cent cinquanta

ores. Ath delà darà ua qualificacion professional a toti aquerí que i prenguen part". Didac Ruiz higec: "qu'ara gent qu'agen assistit, se les tierà en compde en cas qu'agen de demanar beth tipe d'ajuda econòmica ara ora, per exemple, de bastir prumères instal·lacions".

Eth cors, que compde damb eth supòrt dera Associacion de Pagesi dera Val d'Aran ei cofinançat peth Departament de Trabalh amassa damb eth Departament d'Agricultura, Ramaderia e Pesca dera Generalitat.

Enguan eth nombre d'incrits a arteñut es vint-e-quate personnes, totes eres vinculades damb eth sector dera pagesia. Cau díder, qu'eth cors ei totau ment de franc entà toti aquerí que i volguen prener part.

Certificats d'assisténcia

Es inscrits en madeish auràn d'assitir a un minim deth 70 % des classes entà poder recéber dus certificats d'assisténcia, que seràn autrejats peth Departament de Trabalh e un aute peth Departament d'Agricultura. Aguest s'impartirà pendent es mesi de

noveme e deseme toti es deluns, dimèrcles e diuendres de ueit a onze deth ser.

Per ciò que hè ath temari s'a sajat, qu'a mès des classes teoriques, tanben se hèsquin gessudes entà fires o hèr un

aute tipe d'activitats que pogue resultar d'interès entara gent que viu o ei vinculada damb eth mon dera pagesia.

Eth President dera Associacion de Pagesi dera Val d'Aran, Manel Barella, qu'estèc present en acte d'inauguracion, destaquèc era importància de portar entath parçan, corsi formatius coma aguest, dat que: "dera manèra que se desenvolope aguest sector a nivèu europèu ei convenient auançar per ciò que hè a coneisements entà trapà-se mès ath dia. Un aspècte que mos beneficie ara ora de recéber subvencions comunitàries".



Es pagesi s'amassaràn toti es deluns, dimèrcles e diuendres

• ESPORTS •

FÓTBOL

U.D.BOSSÒST

Copa Midi-Pirenées (3au. eliminatòria)
Pròplèu dimenge dia 8 entàs 14.30 ores en
Camp deth Rodeo (Tolosa)
Rodeo - U.D.Bossòst

A.R.LES

Copa Comenges
Labarthe Ribièra 3.- A.R.Les 2
"Promotion Poule A" Liga Francesa
Dimenge 15 de noveme en Camp Municipau de Les.
A.R.Les - St. Gaudens III

F.C.VIELHA

" 2e Division Poule B" Liga Francesa
Dimenge 15 de noveme en Camp Municipau de Roquefort
Roquefort - F.C.Vielha.

ESCOLA DE FÓTBOL MUNICIPAU

Copa Midi-Pirenées (Semifinaus)
(categoria -13)
E.F.Municipau 1 - St. Gaudens 6

FÓTBOL SALA

2au Jornada Liga Temps Liure

| | | | |
|---------------|----|-----------------------|---|
| CODINA | 4 | ARTIES "X" | 7 |
| TOBECO | 7 | C.A.E.I -(TOYOTA) | 4 |
| TOTO'S | 11 | OSSI D'ARAN | 2 |
| ESTRELLA DAMM | 8 | ARTIES | 9 |
| PUJÒLO | 6 | CONSTRUCCIONES AMIELL | 2 |
| ESCOLA | 14 | CASH ARAN | 5 |

PROPLÈU 5 NOVEMBRE

CODINA -TOBECO
C.A.E.I.(TOYOTA) - TOTO'S
OSSI D'ARAN - ESTRELLA DAMM
ARTIES - PUJÒLO
CONSTRUCCIONES AMIELL - ESCOLA
ARTIES "X" - CASH ARAN

RESULTATS CONSELH ESPORTIU

NATACION

Modalitat de Parpalhòla

Infantil

Masculin
1er Alfonso Robles Moga (I.E.S. d'Aran)

Femenin
1era Marina Font Boichadera (I.E.S. d'Aran)

Alevin

Masculin
1er Pep Casasayas Palà (C.E.I.P Garona)

Femenin
1era Yaiza Mateo Mateo (C.E.I.P Garona)

Benjamin

Masculin
1er Eduardo Puente Tasias (C.E.I.P Garona)

Prebenjamin
Femenin
1era Carla Gavaldá Castet (C.E.I.P Garona)

Benjamin

Masculin
1er Luis Vivar Martinez Can-

Prebenjamin

Femenin
1era Carla Gavaldá Castet (C.E.I.P Garona)

Modalitat d'Esquia

Infantil

Masculin
1er Alfonso Robles Moga (I.E.S. d'Aran)

Femenin
1era Marina Font Boichadera (I.E.S. d'Aran)

Alevin

Masculin
1er Pep Casasayas Palà (C.E.I.P Garona)

Femenin
1era Yaiza Mateo Mateo (C.E.I.P Garona)

Benjamin

Masculin
1er Eduardo Puente Tasias (C.E.I.P Garona)

Prebenjamin
Femenin
1era Carla Gavaldá Castet (C.E.I.P Garona)

tulleras (C.E.I.P Garona)

Prebenjamin

Femenin
1era Carla Gavaldá Castet (C.E.I.P Garona)

Modalitat de Liure

Infantil

Masculin
1er Alfonso Robles Moga (I.E.S. d'Aran)

Femenin
1era Marina Font Boichadera (I.E.S. d'Aran)

Alevin

Masculin
1er Pep Casasayas Palà (C.E.I.P Garona)

Femenin
1era Yaiza Mateo Mateo (C.E.I.P Garona)

Benjamin

Masculin
1er Eduardo Puente Tasias (C.E.I.P Garona)

Prebenjamin

Femenin
1era Carla Gavaldá Castet (C.E.I.P Garona)



Era prova de natacion se hec en Palai de Gèu de Vielha

bramau

Independència

Sò estat en Madrid ; accompañaua ath Sindic d'Aran entà ua presentacion dera Val d'Aran; anè a hèr ua conferéncia sus era identitat aranesa; i auec ua plan bona assisténcia. En plena conferéncia un coneishedor dera Val d'Aran comentèc "no sé a quien pueda interesarle esto"; un espectador atentiu se lheuèc e li didec "a mí me interesa o sea que haga el favor de callarse"; un autre se dormic pendant era conferéncia,... toti aueren ua actitud encuriosida e atentiu. I a d'auer de tot! Parlè sus es motius profonds que conformen era personalitat d'aguest bocin de terra equiparables as que pogue auer ua autonomia istorica . Non parlè des auets que balhen personalitat as nòsti bòsqui, ne des cabilacs o des cernalhes autoctònes deth país, ne dera codina tipica, ne dera beresa des nòstes montanhes,... parlè d'aqueri aspèctes que configuren eth nòste legat de personalitat mès important, que mos dan es rasons entà reclamar ua forma particulara de governà-mos; parlè des rasons pes qu'auem ua voluntat de futur en comun; parlè dera nòsta organacion institucionau ath long dera istoria e dera nòsta lengua. Abans dera conferéncia un grop d'amics me recomanèren que siguessa prudent, que Madrid non ei Barcelona, que segontes es paraules qu'empleguessa podia herir sensibilitats o podia provo-

car actituds agressives, que non diguessa era paraula "autodeterminacion"... Me hègen aguestes recomanacions en tot caminuam pera "Plaza de la Independència". En aguesta plaça abonden es panèus comerciaus e indicadors damb eth nom d'Independència. Vos imaginatz ua plaça d'aguestes caracteristiques en Barcelona o en quinsevolha auta ciutat de Catalonha?. Es paraules non signifiquen çò de madeish en toti es lòcs. Non empleguè era paraula "autodeterminacion", per respècte as qu'atau m'aconselhèren, mès parlè d'autogovern, deth dret ara determinacion deth futur, d'identitat,... e arrés auec actituds mausónantes damb jo; era correccion e er interès siguieren presents ath long de tot er acte. Ara fin m'empenaí de non auer estat un shinhau mès punhent... Era Val d'Aran pòrt de 600 ans autodeterminant-se, reclamant er acòrd liurament decidit pes representants deth pòble de pertàner a Catalonha e de non pertàner as governats deth Nòrd. Aço ei era autodeterminacion, era decision prenuda en libertat d'autogovernà-se o de pactar era dependència damb qui eth pòble vò. Eth significat des paraules ei junhut ara especiau conformacion d'un pòble, per aquerò ei, a viatges, tan dificil de comprené-se.

En informe qu'eth Sr. Poignant a-

adreçat ath Prumèr Ministre Francés sus es lengües e cultures regionaus i catalògue totes es lengües de França differentes deth francés, ei a díder eth catalan, er occitan, eth cors, eth breton, eth basc,... e a mès i a metut eth picard, eth gallo, eth poitevin, eth saintongeais, eth morvan-dau,... e d'auti que non son sonque varietats lingüistiques deth francés (dialècte trionfant entre toti eri). Ei coma s'en moment de hèr era catalogacion des lengües d'Espanha, i metésssem er andalús, er extremen, eth madrilenh,... Era finalitat ei era confusion. Non parlam era madeisha lengua. Damb es ans es paraules an aquerit un significat diferent, e non n'i a pro damb ua traducion literau. Mos calerà parlar força entà comprenémos. Sò liejut en "Aquò d'aquí" (octobre'98), publicacion bimesadèra d'informacion occitana dera region de Provença, que França signèc, quan ère eth moment, era Convencion Nacionau des Drets des Mainatges, mès que diguec que signaua tot mens er article 30, que ditz atau: "Enes Estats a on existisquen minoritas etniques, religioses o lingüistiques o de personnes d'origen autoctòn, un mainatge autoctòn o pertanhent a ua d'aguestes minories non pòt èster privat deth dret d'auer era sua propria vida culturau, de professar e de practicar era sua propria religion e d'emple-

gar era sua lengua en comun damb es auti membres deth sòn grop". Ei eth ridicul ... Poignant recomane ar Estat Francés qu'infie accions protectores de lengües minorisades donques "qu'eth segle XXI aurà d'administrar era reivindicacion identitària. Es Republicans ac an de hèr, se non d'auti se n'encuedaràn". Poignant, qu'a hèt un informe exausitiu dera situacion, ac a clar: cau actuar çò mès lèu possible. En sò informe tà Lionel Jospin li ditz qu'actuar permeterie de non auer de liéger ena premsa francesa era darrèra frase de Jordi Pujol, president dera Generalitat de Catalonha, en resposta a ua question: "Cau trapar un equilibri entre era defensa dera nòsta identitat e era nòsta dubertura tar exterior. Prumèraments auem besonh de protegir era nòsta cultura. Idealaments es nòsti mainatges aurien de saber parlar eth catalan, er espanyol, er anglés e eth francés. Non ei ua actitud d'isolament e es mèns nombrosi viatges entar estrangèr ac pròven. Mès non voleríem jamès, jamès, qu'era nòsta cultura e era nòsta lengua catalana auessen era madeisha sòrt qu'en França" Cau anà-i, entà França e entà Madrid, entà explicar eth sens e eth valor des nòstres paraules.

Jusèp Loís Sans Socasau
Institut d'Estudis Occitans - Aran
jsans1@pie.xtec.es

Se hèn publiques es bases deth dusau Concors de Recitacion entà mainatges e adults

Aguesta edicion se celebrarà en Vielha

Redaccion
VIELHA

Eth Comitat d'Afrairament Occitanocatalan (CAOC), ena sua delegacion en Aran (Almosc), ven de trèir es bases de participacion deth dusau Concors de Recitacion d'Aran entà mainatges e adults.

En aguesti moments, ja s'a adreçat era convocatòria a totes es Escòles dera Val d'Aran. En tot que quauqu'u d'eres coma eth C.E.I.P Garona, er I.E.S d'Aran, o eth Collègi de Arties, Salar-dú, Bossòst e Les ja an confirmat era sua participacion.

Des dera Associacion se les a hèt arribar a toti era poesia que servirà coma pauta entà recitar.

Era òbra que s'aufrís enguan, coma pauta, ei hèta en aranés e escrita per Rufino Martínez sus eth titol de "Pèires desbrembades". Totun entà toti aqueri que se volguen presentar a


concurs damb ua aute poëma que non sigue aguest tanben les serà permetut, tostemp que totes es recitacions siguen òbres dejà escriptes e non pas de creacion pròpia.

Es categories en què se despartirà aguest dusau concors son: entà mainatges de 5au. e 6au. de primària; de 1èr. e 2au. de ESO, de 3au. e 4au. d'ESO e en ua darrèra categoria en què s'amasan toti es adults que se presenten.

Era edicion d'enguan, d'aguest Concors de Recitacion dera Val d'Aran, se celebrarà eth dissabte 21 de noveme entàs 5 dera tarde en Cine de Vielha.

Des dera organacion se preten superar era participacion d'est'an passat en què s'artenheren es dètz-e-ueit recitaires e que se hec en Cine de Bossòst.

Era data limit entara inscripcion en aguesta dusau edicion serà eth 15 de noveme.



Des deth Caoc, se vò superar era participacion dera prumèra edicion

ment de Benestar Social dera Generatilitat.

Els melhors recitaires d'aguesta edicion seràn escuelhuts per un jurat compost per cinc membres vinculats damb eth mon dera docència.

Garona enjós

Ensenhament: quand l'Estat se descarga sus las regions


David Groscloude
LESCAR

Las manifestacions de centenats de milers de liceans que se son debanadas un pauc pertot dins l'exagon son partidas de Nimes e de Montpelhièr. Aquelles manifestacions an mes a malaise lo govern qu'es estat obligat de preparar un projècte d'urgència. Los liceans demandavan primièr mai de professors e tanben mai de mejans materials per trabaclar, a començar pels bastiments.

Cal saber qu'en França los liceus son gerits per l'Estat per tot çò que pertoca lo contengut de l'ensenhament e los ensenhants. Mas dempuèi 12 ans son las regions que son responsables dels bastiments, de lor entreten e de lor construccion. Es donc un sistèma que dona a las regions un poder e una responsabilitat qu'a pas res a veire amb l'ensenhament en se meteis.

Demandas

La resposta del ministre a las reivindicacions dels liceans la setmana passada es un pauc estonanta mas correspond plan al sistèma francés d'educacion qu'es fòrça centralizat. Primièr las demandas de personal ensenhant supplementari, faitas per carrières pels liceans, an pas avut una resposta clara. I



ARCHIU

Una manifestacion de liceans a França

aurà mai d'adultes en los liceus mas pas mai de professors, o pas pro en tot cas per respondre a la reivindicacion relativa a las classas subcargadas.

Per çò qu'es de la question dels bastiments serà reglada per una decision que consistís a far pagar las regions. Lo ministre a decidit que los conselhs regionals deuràn empruntar per poder melhurar l'estat dels bastiments

qu'aculhisson los liceans. Quatre miliards de francs poiràn èstre prestats a las regions a un taus de 0 %. L'Estat pagarà los interès. Las regions an ja despensat fòrça moneda dempuèi 1986 e l'Estat a pas quitament pagat los deutes qu'aviai envers elas.

Los conselhs regionals faràn lo trabaclar que lor demanda l'Estat quitament pagat los deutes qu'aviai envers elas.

region s'estonan que l'Estat s'engatge per eles, sense cap de concertacion. Òm se demanda tanben a qué servirà se lo personal necessari es pas mes a la disposicion d'establiments renovats?

Lo govern e lo ministre de l'Educacion parlan fòrça de desconcentracion de l'Educacion Nacional mas tot çò que concernís lo contengut de l'ensenhament demòra entre las mans de l'Estat e

de segur tot çò que concernts los ensenhants tanben. Las collectivitats que pagan acceptaràn pas totjorn aquil sistèma.

Un debat sus una regionalizacion de l'Educacion Nacional francesa sembla necessari. Mas aquela idèa de descentralizacion fa nàisser reaccions de las violentas del costat dels sindicats, de l'administracion e de l'ensemble dels jacobins. Dison que serià la fin de legalitat; una igualtat qu'om sap fictiva quand s'analisan las realitats actualas que mòstran inequalitats entre tala o tala region malgrat lo sistèma centralizat e unic.

Centralizat

Se lo centralisme es contestat dins lo funcionament de l'Educacion Nacional, òm pòt remarcar tanben que los liceans, que s'organizavan e se coordonavan per metre en plaça lors manifestacions, an pas adoptat un sistèma centralizat. Mai d'un liceu de "província" (coma ditz la premsa parisena per parlar de tot çò qu'es en defora de la capital) refusèt que de liceus de París los representesssen per parlar amb los poders publics.

Nasqueron donc maitas coordinacions liceanas e particularament una que recampava liceus de las regionas occitanas. Cal dire que las manifestacions mai importantas se debaneron a Tolosa e a Bordèu ont vegèron mai de 20.000 liceans per carrières dins cada vila.

Dins lo mieu darrièr article parlèri de l'integracion europea e del ròtle dels estats e de las "regions". Mas siá qual siá l'avenidor de l'Euròpa Unida, en tots los scenaris, lo futur d'Occitània e de Catalunya, serà diferent. Dins lo cas occitan, las frontieras administrativas coincidissen pas brica amb lo territori revindicat, "nacional". L'accés "occitan" a Bruxellas es dins las mans dels governs de las nòvias regions artificialment creadas, que rivalizan entre elles. Dins lo cas ipotetic que l'Euròpa de las Regions prenguésse mai de còs, serián aquestas administracions las que serián favoritzadas.

Pasmens ves i pas cap d'automaticisme pel que tot aquò pòsca repercutir d'un biais favorable dins la defensa de las lengas e culturas non-estatalas. L'Union Europea a pas cap mena de forum per de reivindicacions

Occitània e Catalunya davant l'integracion europea (II)

Klaus-Jürgen Nagel

talas. Aquestes temes, se per escasença, son daissats dins las mans del pauc influent parlament europeu o encara mai, del Conselh d'Euròpa. Pr'aquò, aquí es l'unica possibilitat per de movements etnoculturals febles de jogar a Euròpa; e es per questa rason que la signatura francesa de la Carta europea de las lengas regionalas e minoritarias pren un chic de relèu.

Las forces nationalistas dels territoris qu'an de competéncias coma Catalunya, preferisson lèumens intervenir per la dralha governamental-regional. En adicon a la politica d'influen-

ciar lo govern de Madrid, que sempre depend de la constellacion de forces ailà, existís una possibilitat de liderar un procés de reconeissença limitat de las regions eterogénies d'Euròpa, en companhiá dels "Länder" e de las regions belgas. Sembla plan mai improbable que passe çò meteis al nivèl cultural, amb las "nacions sens estat".

Dins lo cas francés, sembla que la regionalizacion pragmatica e tecnocratica Mitte-rrandista dependia pas gaire de las reivindicacions dels regionalistas e dels nacionalistas. I a pas trop de lòc per la realization de reivindicacions nationalistas o etnolinguisticas, ja dins lo quite Estat. Se la politica europea estimula una nova consciéncia regionala basada sus las regions artificials de la reforma de l'an 1982, aquò afavorirà pas automaticament l'occitanisme cultural o nacional ni la consolidacion del territori occitan.

Quin ròtle pòt jogar la Val d'Aran dins aqueste joc? Lo ròtle d'un modèste intermediari. D'un costat, en far usatge de la predisposition dels catalans a se mostrar tolerants amb la cultura aranesa. De l'autre, en demostrar als occitans la potencialitat de la lenga dins la vida publica. Per çò que concernís l'Union

Europèa, la Val demòra dependenta de la defensa de sos interesses per l'Estat d'un costat, e per Catalunya de l'autre. Inquestionablement, dins Euròpa, lo pes de Catalunya es mai important qu'aquel de quequesià region occitana. Caquelà en çò que fa de la defensa de la lenga, se podriá jogar suls forums europeus que, coma lo Conselh d'Euròpa, oferisson un espaci d'action (aquò dc: ben limitada) als defenseires de las lengas minoritarias.

Col·labora l'Arxiu Occità de la UAB

<http://www.uab.es/inst-ESTUDIS-MEDIEVALS/ARXIU-OCCITA/>

Institut d'Estudis Medievals.
Edifici B.
08193 Bellaterra (Barcelona)
Telèfon 93 581 11 44

E-mail
arxiuoccita@blues.uab.es

miralhem-mos

“Ena Val d'Aran i auie nau mesi d'iuèrn e tres de lunfèrn”

Ana Forment

Eth testimoni de Maria Servat Cabiró e Rosa Abó Barbé mos servirà aué entà parlar d'aqueri aranesi qu'ena sua joenessa decidiren marchar dera Val d'Aran. Deishèren darrèr són era sua familia e eth pòble que les auie vist nèisher e crèisher. Volien saber qué i auie darrèr des montanhes que separen era Val des auti lòcs deth mon. Es dures condicions de vida der Aran des prumères decades d'aguest segle heren que Maria Servat, neishuda en Vielha, prenguessa era decision de marchar. Aué Maria rebrembe aquerí catorze ans que viuec en Aran.

Maria neishec eth catorze d'agost de 1917 en çò de Cardaire, en Vielha. Ère era mès petita de tres germàs e es sòns pairs, coma era majoria des aranesi, èren pagesi. Mès ada era que non l'agradau pas eth trabalh deth camp. Tostemp le didien miei en broma: “aguesta aurà d'estèr “casera”, e era vertat ei que Maria non ère, coma era madeish ditz, ua “hemna de camp”. Dempús de tanti ans Maria encara rebrembe era pòur que passaua quan le demanauen qu'anèsse a cercar aigua en arriu, pr'amor de trobà-se ua sèrp, o com l'agradau ben pòc dacompanhar ara sua mara a lauar era ròba en riu. “En ostiu, tamb era calor, s'estaua molt ben ath cant deth riu, mès en iuèrn era aigua ère gelada e calie dà-se prèssa se non se volie acabar malauta”. Ua des frases que mès repetís Maria quan parle dera vida aranesa des ans vint ei: “nau mesi d'iuèrn e tres de lunfern”. Eth dur iuèrn e eth pesat trabalh des mesi de Dempús quedèren marcats entà tostemp ena memòria de Maria Servat.

Mès non toti es rebrembes que sauve Maria d'aquerí tempsi son dolenti. Anaua tà estudi tamb es “monges franceses”, en Vielha. Aquiu qu'aprenec eth francés que tan ben parle encara e que le serie molt util uns ans Dempús, quan se n'anèc a víuer en Bordèus. Des sòns amics e amigues de joenessa tanben sauve boni rebrembes. “Aquiò qu'auíem camp entà córrer e entà jogar ara pilòtal”, senhale Maria. Quan parle des sòns amics se met un shinhau trista, donques mès d'un ja a mort.

Coma ja èuançat, Maria deishèc era Val d'Aran entà anà-se'n tà Bordèus, a on viuie eth sòn frair, qu'ère carnissèr. De tostemp auie volut marchar dera Val, mès eth sòn saunei



Casa pairau de Maria Servat, en Vielha.

ère anar a víuer en Barcelona. Cambièc eth trabalh deth camp peth trabalh de hilhuquèra e serventa e de Bordèus marchèc tà Barcelona. Per rasons de trabalh deth sòn òme aueren d'anar tà Málaga e de Málaga se n'anèren a víuer en Vic. Actuauments viu en Vilassar de Dalt, molt a prop de Barcelona. Gésser dera Val d'Aran siguec eth principi d'un pialèr de cambis ena sua vida.

Maria visite au mens un còp ar an era Val d'Aran. Er aranés non se l'a pas desbrembat e quan pòt parla-le, le parle. Encara que Maria sonque viu en Aran, eth contacte tamb era Val non l'a percut jamès. Quan se le pregunte se d'a on se sent, era ditz: “Jo, aranesal”.

Rosa Abó Barbé tanben se considère, coma Maria, aranesa. Neishuda en Bossòst, en çò de Pèrejoan, en ua des cases dera Plaça dera Glèisa, Rosita cambièc era tranquilitat deth pòble peth tarrambòri d'ua grana ciutat. Es sòns pares èren pagesi e auien tanben ua carnisseria. “Mamà trabalhau-

molt ena carnisseria e papa s'encueude mès deth bestiar”, rebrembe. “Ère ua vida molt dura, perque se trabalhau molts e non se guanhau guaire”. Rosita viuie uns vint ans en Bossòst e son molti es rebrembes que sauve dera Val d'Aran. Un des que destaque quan comence a rebrembar ei eth des granes nheuades. “Que polit qu'ère veir gésser eth solei entre es montanhes nheuades!”. Mès es viatges casuàus d'anada e tornada de Bossòst tà Barcelona le heren a veir qu'ada era l'agradau molt era ciutat. Era sua fraia siguec era que l'animèc entà que marchèssse tà Barcelona. “Ac estaua desirant”, ditz. Rosita viuie un temps en un collègi de monges e aquiu coneishèc a Dora, era hemna qu'ara e des de hè un pialèr d'ans viu tamb era. Er aranés e tanben eth francés sigueren practicament es sues dues úniques lengües enqua que marchèc tà Barcelona. Un viatge aquiu aprenec a parlar correttaments eth castellà e eth català.

Rosa Abó dauric ua granja, era

Granja Pirinèus, en carrer Gran de Gràcia. Era botiga e eth caractè extrovertit de Rosita heren que s'integrèssse molt rapid ena ciutat. Aquiu era vida ère plan mès dinamica qu'ena Val d'Aran. “Anaua tath cine molti viatges e tanben auia anat a veir fòtbol en Camp Nou”. Eth fòtbol a estat ua des sues aficions des de qu'ère ua mainada. “Quan viuia ena Val, eth Bossòst auie un gran equip de fòtbol”, m'explique. Ditz que jogau gent de dehòra dera Val, “basqui e francesi”, e rebrembe es partits qu'era e es sues amigues auien jogat tamb eri. “Dempús anauem entara Plaça dera Glèisa e aquiu que mos hègem fotografies”, rebrembe en tot arrir.

Encara que viuie en Barcelona, Rosita passaua toti es ostius ena Val d'Aran. Ara hè tres ans que non va tà Bossòst, ditz que perque “ei luenh” e perque des qu'era sua fraia morí, Bossòst le pòrt “massa rebrembes”, mès aquerò que vò deishar molt clar ei qu'era jamès a deishat d'estèr aranesa.



Establiment Gourmet
Pinxos - Tapes
Bodega (criances, reserves
i grans reserves)
Productes de la Vall
Menjar preparat per
emportar

Propietari:
JOSEP ALTADILL GONZALEZ

Passeg dera Libertat, 5 • Vielha
Tel./Fax (973) 64 08 82
25530 VIELHA (LLEIDA)

CASTING tà doblar ar aranés

Era princesa e eth cede
dera sèrie *Es tres bessos*

Interessats en méter era veu telefonar
En Barcelona: 93 266 42 66
Ena Val d'Aran: 973 64 18 01

SALARDÚ

Casa unifamiliar, 5 h., 2 b.,
garatge, sala de jocs, pati privat,
sol i gran vista. 35 M.

Tel. 909 731 727

ENTÀ ANONCIS
TELEFON
908.69.29.50